

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número..... 2 céntims.  
 Fòra de Palma "..... 2 1/2 "  
 Números atrassats "..... 4 "

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S' envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

## SANT MIQUEL.

Dia 29 de Setembre de cada any celebra l'Iglesia Católica sa festa del Arcàngel Sant Miquèl, capitá majó de ses angéliques milícies.

Sa séua gloria història es bona de contá, y son pochs es bons cristians que no la sápien. Quant Déu hagué creats ets àngels, esperits puríssims que l'servissen y l'adorassen, n'hi hagué uns quants que inflats d'orgull y de superbia, no volguéren obéhi es seu Criador, y contra ell se rebel-láren. Es més superbiós de tots, anomenat Luzbèl, va essè es qui los posá aquests grins dins es cap, y volgué ferse rotlo de sa còua, donant es crit de: *Non serviam!* — De ningú vuy essè criat!

Per castigá sa séua desobediencia y rebel-lada, Déu va enviá contra ells ses legions d'àngels bons; y comandats per Sant Miquèl, donáren contra ets àngels dolents una batalla. Es desobedients foren vensuts, y à còps de llansa engagats del cel y precipitats à l'infern ja pera sempre.

De llavò ensá, Luzbèl y es seus compaïns, convertits d'àngels en diables, fan tot quant pòden per dû ets homos à través. Ells son qui los empeñen à n'es mal y à n'es pecat; ells son qui malvetjan y trabayan perque no fassèm petjada bona. Déu no volgué qu'ets homos romanguéssen contra ells sense defensa, y per axò encomana cada homo que neix à un àngel bò, qu'es es nostre Angel de la Guarda.

Avuy en dia, no hey ha que negarhó, Luzbèl y es seus manats fan feyna à rebentá còm uns escaradés, y en ténen molts d'homos pe'sa gaña. Los han omplít es cò d'orgull y vanidat, y han fét també que còm ells se rebel-lasen contra Déu, amollant es crit superbiós de: *Non serviam!*.... Pobrets errats de contes! Vendrá es dia de fé sa triada y de comparexe devant Aquell qui tot heu mana y heu govèrnat. Sant Miquèl amb ses séues balancetes pesará

ses accions bònes y ses dolentes de cada qual, y jay d'aquells que à dins sa balansa de sa justicia etèrna no los treurán pès ses bònes òbres! Llavò serán de veure es crits y potadetes y es croxits de dents . . . . .

Una de ses parròquies de Ciutat, segurament sa més antiga, está dedicada à l'Arcàngel Sant Miquèl.

Quant, ara fa 650 anys, el Rey En Jaume vengué à conquistá Mallorca à n'es mòros, va entrá à dins Ciutat amb so seu exèrcit, després de tenirla sitiada llargament, per sa antiga pòrta de Santa Margalida ó de sa Reconada. Per aquí ahont es ara es carré de Sant Miquèl, hey hagué combat per llarch: es mòros se defensavan còm à rabiosos; però es cristians poguérén més, y dexant es carré amb una estesa de mòros mòrts y escalabrats, el Rey en Jaume no s'aturá fins à entrá victoriós dins es palau de l'Almudayna.

Lo qu'are es Sant Miquèl, era à les hores una mesquita ó temple mòro; y contan ses cròniques qu'el Rey la fé benehí, y que allá mateix s'hi celebrá sa primera missa. De s'iglesia antiga que allá hey edificáren, pòca cosa en roman avuy, trèt des portal majó. Sa qu'hey ha ara, d'un pòch massa mal gust arquitectònic, no té més d'un parey de sigles.

Aquesta mica d'història qu'hem contada de Sant Miquèl y del Rey En Jaume, ja la saben, còm aquell qui diu, ets atlòts que van à dû óli. Però, entre tants de mallorquins qu'estan cansats de se-brerla p'es cap d'es dits y que sa padrina ja los ne feya vòu-verí-vòu, sempre n'hi haurá qualcun d'ignorant, que li servirà de profitosa recordansa.

Per aquest amb preferència l'hem escrita.

V. DE SES ARNES.

## LO QUE FA UN MONTISSIONISTA.

En punt de les sèt y mitja, bota d'es llit En Guiemet, tal dia còm avuy, y un còp rentat y vestit y clenxa fèla, s'en puja à n'es coloms y muda s'aygo y es menjá à n'es passarell.

Llavò s'en va à n'es seu quartet, y mentres pòsa en bon orde y concèrt es llibres y trastrets d'anà à escòla, li volatetjan per dins es seu capet un esbart d'idées per aquest estil:

— «Ja hi tornam essè: es punt s'es acabat, y s'en es vengut es mes d'Octubre. Ja estich matriculat: enguañ en duré tres d'assignatures; no, y fas contes de trèure *nota* de totes tres: no vuy que sia còm l'any passat que'n vatx havè de dexá una p'es Setembre.»

«Ja estich matriculat; ja tench comprats es llibres nòus, y un dia d'aquests aniré à comprá es programes. Aquí tench sa apuntació de ses hores de classe. Serà una mica fexuch tenirne tres seguides; però no hi fa rès. Jò ja som gran: 13 anys cumplits.»

«Aqui escriuré lo que tench de fé cada hora: vuy d'hi ben sabudes ses llissons desde es primé dia, per no haverme de rebentá llavò p'es Matx. La señora ávia sempre m'ho predica, qu'ordi de lluñy engrexa.»

Y amb axò, agafa mitx fuy de papé blanch, pòsa plomilla nòva en es mànech, s'assèu a sa tauleta, y comènsa à escriure amb lletra gròssa lo siguiente:

«Lista de las horas y de lo que he de hacer cada dia.—A las 7 levantarme.—A las 7 1/2 almorzar y repasar la lección.—A las 8 à clase hasta las 12 1/2.—A las 12 1/2 los palomos y el pájaro.—A la 4 comer.—A la 4 1/2 jugar hasta las 3.—A las 3 estudiar hasta las 5.—A las 5 à pasear.—A las 6 1/2 jugar un poco y el álbum de sellos.—A las 7 estudiar hasta las 9.—A las 9 cenar y à las 10 à acostarme. Palma dia 1 de Octubre de 1880. Guillermo Bibiloni y Caplonch, servidor de V.»

Còm ha acabat d'escriure aquest procés, l'aferra à sa paret amb una oblèa; el se mira una estona, y torna repassà cada hora, amb s'intenció de respectá

aquells preceptes, tal com si fossen una lley amb pena de la vida.

Amb axò, s'en va à berenà, y com està llest s'en torna à sa tauleta, y adesa es trastets y paperins. Pròva si caben dins sa corretja es llibres nous qu'ahi comprà: llavò los tornà desfè; s'assèu altra vegada à sa tauleta; y d'en un en un los va retxant à tots es llibres sa primera fuya en blanch, amb un regla de fust y un lápis que seña ben nègre.

Com té ses planes ben retxades per no anà tòrt, agafa sa ploma, la tòrca bé que no hey haja pels; y amb sos colzos ben axamplats demunt sa taula, es capet tombat à la banda, y llepantsè es morros amb sa punta de sa llengo, escriu à cada llibre, amb sa milló lletra que sab fé:

«Si este libro se perdiere  
Como puede suceder  
Suplico al que lo hallare  
Si me lo quiere volver.  
No es de fraile ni de monja  
Ni tampoco de mujer  
Es de un pobre estudiante  
Que lo ha de menester.  
Si quiere saber mi nombre  
Aqui bajo lo pondré  
Guillermo soy de nombre  
Y de apellido Bibiloni  
Y Capllorch calle de  
Mesquida n.º 59.

Llavò s'en va à vestí, amb cèmia blanca neta, sa corbata coló de cèl y sa robeta nova; tresca per ca-séua, impacient, sense fé rès de tot lo dematí. Com son lés onze tocades, s'en va à Montission, à s'abertura. Fins à les dotze fa un pòch de truy y corredisses per dins es pati, fent enfadá es portés; y cada pich que arriba un catedràtich, li fa capellada fins en terra.

Sortint de s'abertura, s'en va à diná, y té llavò tot es capvespre per ell. Es es derré dia de bona vida.

Demá, en bon dematí, s'en 'nirà à classes, tot resolt. Sa primera llissó ja's segú que la sabrà p'es cap d'es dits.

Ara no més falta sobre, d'aquí es dia de Tots-Sants quantes faltas tendrà a-punitades à sa llista, y quantes rayes haurá anat à fé, devés es bastió de Sant Geròni.

GORIET.

## UN ENAMORAT Y S' ECO.

—Oh, bòsch ombrívols! diguèss:  
Una nina molt garrida  
Que'm té s'âmina ferida  
¿Me sabrias dí ahont es?  
—Es.....

—Ahont? Jò no t'he entès gayre;  
¿Que es viva ò n'he de du dò?

Contestem p'es méu consòl,  
No me fassis cap desayre.

—Ayre.....

—¿Per l'aire tú me dius qu' es?  
¿Qui es que axí me contesta?  
Sa téua veu es faresta;  
Debadès mir, no veix rès.

—Rès.....

—Si tú no ets rès, no està bé  
Que jò tengo pò de tú;  
Me pensava era qualcú  
Que's congoxava també.

—Bé.....

—¿Que prest replicas! ja pèrt  
Sa paciència que tenia,  
Axò no pòt sè mania;  
Que m'encalsan es ben cèrt.

—Cèrt.....

—Ay señó! de tú he mesté,  
Gèni incògnit, gran ajuda;  
De s'Amor que plòr perduda  
Dam nòves que jò no'n sé.

—Sé.....

—¿En sabs? Ydò serà just  
Que parlis, jò no puch viure,  
Diguem: ¿perquè no'm va escriure  
Donantmè tant de disgust?

—Gust.....

—¿Per gust, dius? mal gust tengué  
En causarne tal doló;  
¿O es qu'are qualche pastó  
A n'es costat sempre té?

—Té.....

—¿Vòl dí qu' aquells juraments,  
Pròves d'amor y esperances,  
Tant de ditxa y alabances  
No eran més que fingiments?

—Ments.....

—No ment; però jò no sé  
Si per bé ò mal m' ho deya,  
Si ses caricies que'm feya  
Eran fingides també.

—Bé.....

—¿Per bé? ¿Y aquells sacrificis  
Que per ella vaxt patí?  
¿Quina causa ha de tení  
Per olvidá es méus servicis?

—Vicis.....

—¿Vicis? y ella me doná  
Pròves de virtuts sens fi,  
¡Jesus! qui heu havia de dí,  
Tant com ella em predicá.

—Cá.....

—Digaumè, per Déu, qui era  
De mon amor el guerre,

Que per tot el cercaré  
Desde Andraitx à Capdepera.

—Pere.....

—¿En Pere? ¡mirau quin còr!  
¡Un amich! ¡qui heu 'gues de dí!  
¡Y de que se va serví  
Per robarme aquella flòr?

—Or.....

—¿Es doblés? ¡ah, còr de fust!  
¡Ella que sempre me deya,  
Que sa riquesa no feya  
Amb s'amor ningun ajust!

—Just.....

—No crech que cap hòmo fés  
Per tú lo qu' he fét ¡ingrata!  
Desde 'vuy es cò es barata,  
M' en vaxt à ferho al revés.

—Vés.....

—D' atlòtes n'hi ha à manades,  
Més guapes serán que tú,  
Y en trobaré, ¡ja's segú!  
De riques y acomodades.

—Dades.....

—Amich ocult, jò de vos  
Satisfet sempre estaré,  
Perque m' heu informat bé;  
Déu vos dò salut: y Adios.

—Dios.....

UN FERIT D'ALA.

## XEREMIADES.

¡Mirau qu' es tení fòrça d' humó y pòques feynes, (per no dí un' altre cosa,) es fé lo qu' ha fét aquests dies passats un *bòn subjecte* que s'en anava per tendes y botigues comprant la mar de trastos y queviures, donatsè per contratista d'un vapor!

Y lo milló es qu' havia contractat, molt sèrio, una partida de gent, entre cambristes, cuynés, un fornè, etc., etc., per anà amb aquest vapor; y los donava orde d'està apareyats per embarcarse, tal dia, sens falta. Molts d'ells ja's feyan sa ròba y demés preparatius per emprende un llarch viatge.

Com ha vengut *finis-finis*, tot ha resultat farsa y mala fè. Ara digaumè, ¿quina la se devia havè passada p'es cap aquell individuo?

Alguns d'ets enganats anavan derrera ajustarli es contes de bona manera, perque heu tengués present per un' altra vegada. Ben mirat, casi casi s'ho tenia merescut.

\*\*\*

Qualcú se quexava; s'alire dia, de s'estesa de rodones y mitjans qu'hey ha devòra sa caseta d'es consums, en es Moll.

Si allá fan nòsa, lo milló seria acaramullarlos devòra sa *paret* famosa de sa Llonja, y axí, una cosa y altra, encara faria més *polit*.

¿Que direu qu'axò no es una bona idèa? Ydò, jala envant! demà mateix.

\*\*

Ses pedres de sa costa den Brossa estan de lo més llenegadisses.

Ets escalons de s'escala des Miradó també estan llenegadisos.

Lo que no llenéga, en via ninguna, es sa *marròta* de s'Ajuntament.

Are per are, no hey ha pò de lladres, maldement déxin sa clau en es pañy.

\*\*

Un Retgidó va proposá, s'altre dia, fé desocupá es local que ténen à La Sala s'Arxiu y es Cadastre.

Vat' aquí una cosa ben pensada, y qu'es de primera necessitat. Es Cadastre y s'Arxiu estan plens de llibres antichs, papés y plegamins importantissims, de gran valor històrich; y per tots aquests documents y materials eran un gran perill y una amenassa continua ets esbarts de rates trugineres que pasturan per sa tresoreria de la Sala.

¡Y fins ara no haverhi acudit! Es cosa de fé via.

\*\*

Es vengut à Ciutat es professó de corneti, Don Francisco Amer Alegre. Diuen que toca aquest instrument à la perfecció.

Desitjam que li vaja bé sa funció ó concèrt que, segons notices, tracta de doná un dia d'aquests.

\*\*

Tenim també entre nòltros, d'alguns dies à n'aquesta part, un altre músich notable, el señó Arcas, guitarrista consumat, de lo milló que tresca per Europa.

S'es dexat sentí unes quantes vegades; y es qui son estats convidats y l'han sentit, li alaban de lo més una péssa que toca, imitant es renòu y es truy d'una batalla, ses canonades, sa cavalleria, es gemechs d'es ferits, etc.

Molta habilitat té el Sr. Arcas: de sa guitarra en fa lo que vol.

Ydò, ja que amb ella sab imitá tantes de còses, à veure si compòn una péssa que imiti es crits y renòu y algaravia que móuen, barayantsè casi cada dia, y diguentsè ses mil llàstimes, alguns diaris ciutadans.

Ha d'essè una péssa que sa prima s'hi rompa sèt ó vuit vegades, y es bordons fassin renòu d'escardat. ¿Compren s'idèa?

Seria una música d'actualitat.

*Postdata.* Llavò la poria dedicá à s'Ajuntament, que d'axò d'esclips y esclòps, també n'es afectat una miqueta.

\*\*

Mos acostam à sa temporada des ploure, des fanch y des bassiòts.

Un des nòstros vapors s'apareya per fé un viatge de recreu, y triginà à Mallorca una barcada de viatgés francesos, inglesos y nort-americans, que vendrán apòsta per visitá y estudiá, en es plè de s'hivern, s'empedregat de Cort y d'es carré d'Odon-Colom, es *lagos* de sa Plassa Nòva y ses *buferetes* d'es carré de Sant Miquèl.

\*\*

S'es reunida, aquests dies, à ca's Governadó, sa Junta qu'ha d'arreglá es mòdo y manera d'organisá ses fires de Ciutat.

S'ha nombrada una Comissió composta de personnes que, si vòlen, pòden fé que la cosa vaja envant y arribi à granà.

Per ara, podem dí que en bònes mans està es pandero. Lo que més hey imòrta es pòca vèssa y veure es mòdo de fé doblés. Amb aquests dues còses porem dí que tenim fires segures.

\*\*

Tres atlotes joves se son examinades per entrá enguañy à Montission, y han quedat, segons diuen, de lo més lluïdes à s'examen.

Are veurém si aquí mos succehirà còm à altres bandes, que ses femelles donan pols à n'ets estudiants, treguent ses millos nòtes y guañant ses oposicions moltes vegades.

Veèm si en vení es final de curs, es bergantells montissionistes se deixarán passá devant. Ja pòren dú es guinavetons ben esmolats.

\*\*

S'esbart de *gitanos* que pasturava per Ciutat s'en es anat à fé una volta per alguns pòbles de Mallorca.

¡Ay Déu, pagesos! Si no estau alèrta, ja ballau.

Bòna xaripa vos ha cayguda amb sa visita d'aquesta gent. Badau ets uys, que la cosa val la pena.


\*\*

A Lluchmajó, son entrats lladres à un hostal, y s'en han duyis devés cinch duros.

Llavò son entrats à La Sala; y còm tot heu han hagut cercat, girat y graponetjat, s'en han duyt 50 REALS, perque, segons diuen, no n'hi havia pus.

Bòn parey faria amb so nòstro, s'Ajuntament de Lluchmajó: bòns dos *capitalistes*.

Benaventurats es pòbres Ajuntaments; perque de ells es el reyne de los déutes.



## COVERBOS.

Ja's sab sa costum que ténen molts de predicadós vulgars, d'alabá y ponderá fins à n'es niguls es mérits y virtuts des Sant de qui predican.

Un d'aquests *bòns* predicadós, fent un sermó de Sant Juan Batista, deya lo siguiente:

«Ara comprehench, germanets méus, perque à n'el gloriós Sant Juan li va tocá es martiri d'essè degollat. ¿No sabeu perque es que Déu axí heu va dispòndre? Ydò jò l'vos diré à n'es motiu; y es, que Sant Juan Batista era tan gran y tan gegant en santedat, que es tant dret, no cabia dins la glòria, y va essè precis escapsarlo tayantli es cap, perque quant entrá en el cèl pogués passá p' es portal; y axò que no té rès de petit.»

Y es devòt auditòri feya capades, uns diuen que dormint, y altres que admirant sa *gegançina* santedat de Sant Juan Batista.

\*\*

Un altre predicadó clamava contra sa mala costum de gastá doblés en rifles:

— «Molts n'hi ha, (deya) que no sòmian altra cosa més que axò, en lloch de fé feyna y atendre à lo precis: aquests menestrals, que's privan de lo necessari per sa gola de comprá billets; que pèrden moltes hores xarrant de si sortirà premiat es 104, ó de si hey sortirà es 89, y no més ambicionan ferse richs y malfenés treguent sa gròssa.....»

Acabá es sermó, y quant sortia de l'Iglesia pensant en ses conversions qu'hauria fètes, s'hi acostá una mes-tresseta y li digué amb veu de cap de nás:

— Perdon, señó *viquèri*: ¿faria favó de dirme si son es 104 y es 89 es dos números qu'ha anomenats en es sermó? perque duch dins es cap que un ó s'altre han de trèure cosa, à sa rifa de diumenge.

\*\*

Contan qu'un triginé sollerich arribá à Ciutat amb un mal de caxal que li feya pèrde el mon de vista. L'homo després de dexá es carro à s'hostal, se va resòdre, y ja's partit de cap à ca' un barbé.

— Bòn dia.

— De que anau, germá?

— Vulia sobre ke me farian pagá de trèurerme un kaxal.....

— Homo, lo acostumat, una peseta.

— Bònu, si akás ja turnaré passá.

Amb axò surt y s'atura devant es mostradó d'una pastisseria y se posá dret mira que mira, de mòdo que l'poguessin veure una tira de fadrins sabatés que feyan feyna sullá prop.

Es sabatés que l'guipan, no estigué-

ren molt à mòurel.

— ¡Germá! ¿que no heu berenat?  
— ¡Pàges! ¿que son bònes?  
— L' amo! ¿quantes vos ne menjariau?  
— Per la vera! tres dutzenes y ara matex; ja veure qui les paga?

— Jó les vos pach, (respongué un, tot fent de curro; y ja tenim es sollerich enrevoltat de sabatés.)

— Ydò en vulè...

— A poch, à poch, (replicá es sabaté,) y si no vos acabau ses tres dotzenes d'ensaymades, ¿que vos hem de fé?

— Vera creu! si no les m'akab, me deixaré rabassá un kaxal.

— Ja estan ses messions; l' amo, donau tres dotzenes d'ensaymades à n'aquest homo.

Es sollerich s'entimá vuyt ó nou ensaymades, y quant va essé à sa dèu, se va aturá y'digué:

— Ja no puk més, vòltru m'heu guñat; anem y me fareu rebassá un kaxal.

Y es sabatés fent gran lulèya l'acompanyaren à ca's barbé, qui tregué ses eynes y va demaná à n'es sollerich quin caxal se volia deixá arrancá. Ell li mostrá es corcat, y amb una tirada el tengué defòra sense costarli rès, y havent pegat una paxada d'ensaymades.

— Mirau per quin estil un sollerich se va riure d'un estòl de sabatés!

\*\*

Un metge y un pagès, convengueren en qu'aquest, si no estava malalt de tot l'añy, li donaria una cortera de blat, y si hey estava, l'havia de visitá de franch ó sense paga.

Ja era à fi d'añy, y es pagès no havia estat malalt, y dos dias abans d'acabá es convèni, se posá en es llit amb una partida de gemechs fòrts.

Hey pujá sa séua dòna, tota retgirada, y li va dí:

— Pere, ¿què tens?

— No estich bò; ves à fé vení es metge.

— Vejes si suarás, y ja'u vorém d'aquí un parey de dies.

— No; veshi are totduna, y depressa.

Ella s'en va aná tota correguent, y còm arribá à ca's metge, li va dí:

— Bònes tardes tengá.

— ¿Qu'hey ha rès de nou?

— En Pere que no está bò.

Còm es metge va essé allá, li va dí:

— ¿Què tens, Pere?

— Tot es còs me fa mal, (li contestá.)

— Trèu sa mà, meèm es pols; tú necessitas una sangria de vint unses are totduna y un'altra es capvespre, y es vespre passaré altra vegada à veure còm te tròbas.

— ¡Bèt! (digué à sa dòna quant es metge s'en hagué anat), dam sa ròba.

— ¿Y are, qu'has tornat beneyt?

— No; apareya una cortera de blat y envialá à ca's metge.

— ¿Perque?

— Perque no tench mesté cap sangria de vint unses.

## SECCIÓN D' ANUNCIS.

### PAPE DE BONOS MUNICIPALS

PER EMPAPERÀ HABITACIONS Y PER ALTRES ESES.

Qualsevol tenedó el dona més barato que es que anuncian de devòra Sant Nicolau.

CUPONS DE IDEM, PER DEBANAYS

à centim sa dotzena,  
n'hi haurá per qui'n voldrá.

**BUÑOLS** de patata, de vent y à la concejal, amb forat y sense forat.—S'en trobarán à cada passa. Ademés des café des Banch de s'Oli, en fan de bons y gròssos devés Cort, p'és barrio nou de Santa Catalina, à mitjan llòch des Born, y fins y tot à dins qualche capella restaurada.

Alguns repartidós de diaris s'encarregan de serví buñols à domicili, pagant cada cap de més.

### 125 BOBIANS 125

#### CURACIÓ RADICAL, PRONTA Y MARAVELLOSA

DE TOTA CASTA DE MALALTIES:

CÀSTIGUES, PÚTRIGUES, ENCÒLIGUES,  
SA TARICIA, PELMANÍES,  
Y DOLÓ ROMÀNTICH,

amb s'imponderable, admirable y vertadé

XAROP PROTO-SULFUROS DE PIÑOL D'AUBERCOCH AGRE  
del Dr. Brigand Wolledindins.

Medalla de Llauna à s'Esposició de s'Arraco.

No equivocarse.

### 125 BOBIANS 125

PROSPECTES GRÀTIS.

**Almoneda** de bergantelles casadores. Cada dijous y diumenge en es Born.—A qualsevol prèu, si sa postura acomòda.

### SASTRERIA TESORO.

ESPECIALITAT PER TAYÀ SAYOS À TOT BITXO VIVENT.

Qualsevol cassoleta de fadrines veyardes,  
en s'estiu, à la fresca  
y s'hivern, devòra es foç.

Plasseta de la Murmuració—n.º 6.

### PER LLOGÁ.

Una barrina, de foradá en terra y obrí pous. Costá prou bons doblés, y casi no está tocada de mans.

Ha d'aná en mans d'enginé; sino, no farém barrina.

Veynat de La Sala en donarán rahó.

**GANGA.** Doblés á interés, á real per duro cada setmana. Contabilitat per Partida Doble amb tayes de cana. Prontut y Economia.  
Carré del Mal Lladre, n.º 1—Son Rapiña.

## PORROS-FUYES.

### SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Una gran cotorra sé  
Que quant canta, canta bé.

SEMLANSES.—1. En que té punts.

2. En que té còua.

3. En que té dents.

4. En que no paga.

TRIÀNGUL.—Paret-Pare-Par-Pa-P.

FUGA.....—A bòn boci, bòn crit.

ENDEVINAYA.—Un sostre-mòrt.

LES HAN ENDEVINADES:

Totes:—Un Catòlich, Pèp Blat, Papuys y Dos Tranquils.

Sis:—Pere Bleda, Un Catalinero, Un Mericano y Quibuscumque.

Dues:—Canet Ganxo y sa Compañía d'ets embus.

Y una no més:—Farineta, Cop-piu, Un Sabaté en dilluns, Toròt y Marinera.

### GEROGLIFICH.

9 9 9 9

JAUME I CÀRLOS III FELIP II

NOV:

7 Partides-Lley d'Imprenta-Codich Penal

BANCARROTÉ.

### SEMLANSES.

1. ¿En que s'assebla un pá à un rellòtg?

2. ¿Y una còl à un trempa-plomes?

3. ¿Y es castell de Bellver à un jòch d'ajedrez?

4. ¿Y L'IGNORANCIA à sa botiga den Rotger?

UN PUNXA ENGEGRAT.

### QUADRAT DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides de per llarch y de través, digan: sa 1.ª retxa, un animal de mar; sa 2.ª, un producte de la terra; sa 3.ª, lo qu'hey ha arreu per dins Ciutat.

P. PEXET.

### PREGUNTES.

1. ¿Còm serà possible qu'un inquiero s'en vaja d'Inca fins à Barcelona, encamellat demunt un mul?

2. ¿Quines condicions ha de tenir una figa per essé bòna?

3. ¿Ahont se solen fer es caragòls més gròssos de Mallorca?

IGNORANT GRUXAT.

### FUGA DE CONSONANTS.

E. .A .O.A .O. E. .EI.

UN SARDINÉ QUE FESTETJA.

### ENDEVINAYA.

No tench es cùtis gens dols,  
Però tench s'esquena llisa,  
Y tothom sempre'm precisa  
A barayarme amb sa pols.

P.

(Ses solucions dissapte qui té si som cius.)

2 OCTUBRE DE 1880.

Estampa den Pere J. Gelabert.